



**Služba glavnog gradskog arhitekta**

UP/Io broj: 20-361- 322

Nikšić, 20.12.2024. godine

Glavni gradski arhitekta, na osnovu člana 87 u vezi sa stavom 4 tačka 1 i člana 88 stav 1 i 3 i 236 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), člana 18 Zakona o upravnom postupku („Službeni list Crne Gore“ 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i Rješenja o imenovanju glavnog gradskog arhitekta broj 02-112-76/1 od 20.12.2021. godine, a rješavajući po zahtjevu Bogdana Sjekloće iz Nikšića za davanje saglasnosti na idejno rješenje izgradnje poljoprivrednog objekta, namjene –farma muznih krava, sa postavljanjem fotonaponskih sistema koji čine solarni paneli sa pratećom opremom na krovu istih, na katastarskoj parceli broj 262/1 KO Rubeža, u zahvatu Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić (“Sl. list CG”-opštinski propisi 72/24) donosi:

**R J E Š E N J E**

Investitoru **Bogdanu Sjekloći iz Nikšića daje se saglasnost** na idejno rješenje izgradnje poljoprivrednog objekta, namjene – farma muznih krava, sa postavljanjem fotonaponskih sistema koji čine solarni paneli sa pratećom opremom na krovu istih, u sklopu porodičnog gazdinstva Sjekloća, na lokaciji potes Oštrovac, koju čini katastarska parcela broj 262/1 KO Rubeža, u zahvatu Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić, u dijelu Generalne urbanističke razrade, GUR-u (“Sl. list CG”-opštinski propisi 72/24), u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju objekta i osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost, odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji), a za koji su izdati urbanističko-tehnički uslovi UP/Io 07-350-1349 od 21.11.2024. godine od strane Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine.

**O b r a z l o ž e n j e**

Aktom broj UP/Io broj: 20-361-322 od 17.12.2024. godine, investitor Bogdan Sjekloća iz Nikšića, podnio je Službi glavnog gradskog arhitekta zahtjev za davanje saglasnosti na idejno rješenje izgradnje poljoprivrednog objekta, namjene – farma muznih krava, sa postavljanjem fotonaponskih sistema koji čine solarni paneli sa pratećom opremom na krovu istih, u sklopu porodičnog gazdinstva Sjekloća, na lokaciji potes Oštrovac, koju čini katastarska parcela broj broj 262/1 KO Rubeža, u zahvatu Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić, u dijelu Generalne urbanističke razrade, GUR-u (“Sl. list CG”-opštinski propisi 72/24) ), a za koji su izdati urbanističko-tehnički uslovi UP/Io 07-350-1349 od 21.11.2024. godine od strane Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine.

Odredbom člana 87 stav 4 tačka 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 64/17,44/18,63/18,11/19,82/20), propisano je da glavni gradski arhitekta daje saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade, trga, skvera, šetališta ili gradskog parka u pogledu usaglašenosti sa:

- smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju iz člana 55 stav 2 tačka 3 i stav 3 ovog zakona; i
- osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji).

Shodno članu 88 stav 1 ovog zakona propisano je da se gore navedeni poslovi glavnog državnog arhitekta, kojim se odnose na zgrade do 3000 m<sup>2</sup> bruto građevinske površine, izuzev hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvjezdica i turističkog rizorta, kao i poslovi iz člana 87 stav 4 tač. 2, 3, 5 i 6 prenose se na jedinicu lokalne samouprave.

Rješenjem o imenovanju glavnog gradskog arhitekta broj 02-112-76/1 od 20.12.2021. godine, predsjednik Opštine Nikšić je imenovao Vujović Mladena, diplomiranog inženjera arhitekture, da obavlja date poslove u skladu sa zakonom.

Glavni gradski arhitekta je razmotrio zahtjev, idejno rješenje objekta projektovano od strane privrednog društva „KAT“ DOO Nikšić iz Nikšića, pa odlučio kao u dispozitivu rješenja.

U skladu sa odredbama članova 87 i 215 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, saglasnost se izdaje na osnovu Državnih smjernica razvoja arhitekture, odnosno uslova iz planskog dokumenta koji se odnosi na oblikovanje i materijalizaciju objekta i osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji).

Kat. parcela broj 262/1 KO Rubeža, nalazi se u obuhvatu Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana - Generalna urbanistička razrada Opštine Nikšić („Sl. list CG“-opštinski propisi 72/24).

Lokacija na kojoj je planirana izgradnja poljoprivrednog objekta, namjene –farma muznih krava, sastoji se od:

- kat. parcele broj 262/1 koju čine neplodna zemljišta površine 14759,00 m<sup>2</sup>, pašnjak po kulturi 4. klase površine 34376,00 m<sup>2</sup> i kuća i zgrada površine 70,00 m<sup>2</sup>,

upisana u posjedovnom listu broj 912 KO Rubeža-prepis, potes Oštrovac, posjedništvo Sava Sjekloće u obimu prava 1/1, sa upisanim teretom u posjedovnom listu - Hipoteka u korist hipotekarnog povjerioca Investiciono razvojnog fonda Crne Gore i službenost u korist CRNOGOR. ELEKTROPR. SISTEMA UPI-3023/13

Sava Sjekloća je posjednik u obimu prava i katastarskih parcela koje se nalaze u okviru lokacije (susjednih katastarskih parcela) planirane za izgradnju poljoprivrednog objekta, namjene – farma muznih krava:

- kat. parcele broj 260 koju čini šuma po kulturi 5. klase, površine 402,00 m<sup>2</sup>, i
- kat. parcele broj 261 koju čini pašnjak po kulturi 5. klase. površine 615,00 m<sup>2</sup>,

upisane u posjedovnom listu broj 912 KO Rubeža-prepis, potes Oštrovac, posjedništvo Sava Sjekloće u obimu prava 1/1, sa upisanim teretom u posjedovnom listu - Hipoteka u korist hipotekarnog povjerioca Investiciono razvojnog fonda Crne Gore.

Dostavljena je saglasnost Sava Sjekloće, broj: OV 13164/2024 od 28.11.2024. godine, ovjerena od strane notara Markovc Ljubiše iz Nikšića, kojom je saglasan da Bogdan Sjekloća može na katastarskoj parceli broj 262/1 KO Rubeža izgraditi i nakon izgradnje upisati na svoje ime poljoprivredni objekat-farma muznih krava.

Dostavljena je Saglasnost Investiciono- razvojnog fonda Crne Gore AD Podgorica, broj: 05-17021-10308-24/1 od 16.12.2024. godine, kojom je saglasan da se u skladu sa zakonskim propisima sprovede postupak izgradnje poljoprivrednog objekta na predmetnoj nepokretnosti, posjedovnom listu broj 912 KO Rubeža PJ Nikšić, parcela broj 262 podbroj1, čiji je sopstvenik – posjednik Sava Sjekloća (obim prava 1/1).

U saobraćajno tehničkim uslovima za izradu tehničke dokumentacije, izdatim od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj broj: 09-340-1029 od 05.11.2024. godine, za priključenje lokacije za radove na izgradnji novog oljoprivrednog objekta – farma muznih krava, na katastarskoj parceli broj 262/1 KO Rubeža na opštinski put, ulicu u naselju Ul. Bistričku XX, naznačeno je:

-Postojeće stanje-lokacija: “Lokacija za radove na izgradnji novog poljoprivrednog objekta – farma muznih krava, na katastarskoj parceli broj 262/1 KO Rubeža, se nalazi u zahvatu Prostorno urbanističkog plana – Generalna urbanistička razrada Opštine Nikšić (“Službeni list Crne Gore”, opštinski propisi br.72/24).

Ul. Bistrička XX (katastarska parcela broj 3136 KO Rubeža upisana u PL 261 KO Rubeža u svojini Crne Gore, raspolaganje Opština Nikšić, u obimu prava 1/1, način korišćenja –put četvrtog reda) upisana je kao ulica u naselju pod rednim brojem 61. u Registar opštinskih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi, koji je sastavni dio Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima (“Službeni list Crne Gore-opštinski propisi”, broj 36/15).”

-mjesto i način priključenja:” Lokacija za radove na izgradnji novog poljoprivrednog objekta – farma muznih krava, na katastarskoj parceli broj 262/1 KO Rubeža, priključiti preko jednog priključka na opštinski put, ulicu u naselju Ul. Bistričku XX.

U projektu prikazati mjesto i način priključka”.

Dostavljeno je Rješenje o vodnim uslovima Up/Io broj 09-327-469 od 25.11.2024. godine izdato od Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj kojim projektna dokumentacija treba da definiše:

- Način snabdjevanja vodom, kao i način odvođenja, prečišćavanja i prihvatanja otpadnih voda (uključujući i atmosferske vode i vode sa manipulativnih površina)
- rješenje za prikupljanje i odvođenje sanitarnih otpadnih voda od pranja opreme, pripreme hrane i održavanja higijene u objektu kroz izgradnju vodonepropusne septičke jame.;
- način zbrinjavanja čvrstog i tečnog stajnjaka kroz izgradnju bazena od vodonepropusnog materijala, da bi se spriječilo izlivanje, ispiranje ili oticanje stajnjaka u okolinu, kao i zagađivanje površinskih i podzemnih voda. Kapacitet bazena definisati tako da bude dovoljan da prihvati šestomjesečnu proizvodnju stajnjaka.

Dostavljena je izjava geodetske organizacije “GEO-KOMPAS” D.O.O. Nikšić iz Nikšića, od novembra, 2024. godine, kojom izjavljuje da: “predmetna parcela k.p. 262/1 KO Rubeža (svojina Sjekloća Sava), čini lokaciju za izgradnju poljoprivrednog objekta – farme muznih krava (površina lokacije 49205 m<sup>2</sup>).

Lokaciju za izgradnju je saobraćajno povezana na ulicu u naselju Ulica Bistrička XX (K.P. 3136 KO Rubeža) (parcela koja je svojina Crne Gore, a na raspolaganju Opštini Nikšić (način korišćenja - put četvrtog reda).

Uvidom u Prostorno-urbanistički plana Opštine Nikšić, utvrđeno je da se predmetna lokacija nalazi u obuhvatu Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić ("Sl. list CG"-opštinski propisi 72/24) u IV (četvrtoj) građevinskoj zoni, sa planom namjene površine za predmetnu parcelu - predviđena namjena površina u ovoj zoni je SMG i šumske površine, dok se dio parcele nalazi van PUP-GUR-a sa namjenom površina ostalo poljoprivredno zemljište, sa definsanim osnovnim urbanističkim parametrima koji su dati u urbanističko tehničkim uslovima:

*Smjernice za objekte stanovanja malih gustina / sa okućnicom ili na poljoprivredom zemljištu (SMG)*

U okviru ove namjene planirati stanovanje uz poljoprivredno zemljište sa prioritonom poljoprivrednom proizvodnjom. Cilj je da se kroz kontrolisanu gradnju, kao zaokruženje postojeće gradnje, zaštititi vrijedno poljoprivredno zemljište i gradi van poljoprivrednog zemljišta prve i druge klase na kojem je moguće vršiti poljoprivrednu proizvodnju. Ovaj tip stanovanja je zastupljen u prigradskim i ruralnim naseljima i primjenjuje se u zonama sa većim parcelama i oznakom SMG. Na navedenim parcelama mogu se organizovati djelatnosti koje ne ugrožavaju funkciju stanovanja i životnu sredinu kao što su skladišta poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, proizvodno-servisno zanatstvo, manji privredni objekti, rasadnici, staklene bašte, ribnjaci, **objekti za stočarstvo** i komunalno servisni objekti.

Urbanistički parametri

Minimalna površina urbanističke parcele sa okućnicom je 1500,00 m<sup>2</sup>, ili poljoprivredno zemljište 2500 m<sup>2</sup>;

- Minimalna širina fronta novoformirane parcele je 20 m;
- Maksimalni indeks zauzetosti parcele nadzemnim etažama je 0.3;
- Maksimalni indeks izgrađenosti je 0.8;
- Maksimalni indeks izgrađenosti za parcele sa kompatibilnim sadržajima je 0.8, a bez stambenog objekta 0.4;
- Maksimalna spratnost objekata je S+P+1 uz mogućnost izgradnje podzemne etaže (podruma);
- Građevinska linija novih objekata treba da je na minimum 5,0 m od regulacije ulice;
- Najmanje rastojanje novog slobodnostojećeg objekta od bočne I zadnje granice parcele je 2 m;
- Dozvoljeno je graditi nestambene objekte koji su u službi obavljanja date poljoprivredne proizvodnje kao i pomoćne objekte i garaže;
- Najmanje rastojanje nestambenih objekata od bočne i zadnje granice parcele je 5.0m;
- Postojeće objekte kod kojih su parametri (horizontalni i vertikalni gabarit i BGP) veći od zadatih planom, zadržati sa zatečenim stanjem ukoliko svojim položajem ne ugrožavaju realizaciju saobraćajne i ostale infrastrukture;
- Potrebe za parkiranjem rješavati unutar granica urbanističke parcele.

Pravila za izgradnju objekta:

- Objekti mogu biti: slobodnostojeći objekti na parceli ili dvojni objekti,
- Podrumske i suterenske etaže ulaze u obračun BGP, osim ako se koriste za garažiranje;

- Kota poda prizemlja može biti za stambene prostore od 0 do 1,0 mod kote konačno uređenog i nivelisanog terena oko objekta;
- Maksimalna visina objekta je 8,0 m i to računajući od najniže kote konačno uređenog i nivelisanog terena oko objekta do sljemena;

*Pomoćni i ekonomski objekti:*

- Na parcelama porodičnog stanovanja dozvoljena je izgradnja pomoćnih i ekonomskih objekata i garaža ukoliko takva izgradnja ne ugrožava uslove korišćenja osnovnog i susjednih objekata i parcela;
- Pomoćnim objektima smatraju se šupe, ljetnje kuhinje, spremišta isl.;
- ***Ekonomskim objektima smatraju se poljoprivredni objekti, objekti za preradu i skladištenje poljoprivrednih proizvoda i opreme, mehanizacije i alata, privredni objekti, skladišta, magacini, staje i drugi slični objekti;***
- ***Udaljenje ekonomskog i pomoćnog objekta od regulacione linije ne smije biti manje od odstojanja za osnovne objekte, a od ivice parcele ne smije biti manje od polovine visine objekta, ukoliko je dužina objekta do 8 m, jedne visine objekta, ukoliko je dužina objekta od 8 m do 15 m, odnosno jedne i po visine objekta, ukoliko je dužina objekta veća od 15 m;***
- Ekonomske objekte, garaže i pomoćne objekte moguće je graditi kao dogradnju horizontalnog gabarita osnovnog objekta.

*Površina lokacije na kojoj je predviđena izgradnja objekta je 49205,00 m<sup>2</sup>.*

Uvidom u projektnu dokumentaciju konstatovano je da je planirana izgradnja objekta u funkciji poljoprivrede - štala za krave, u okviru zadatih građevinskih linija.

Ostvareni parametri u arhitektonskom idejnom rješenju su:

- indeks zauzetosti - iznosi 0,04, planirana površina pod objektima iznosi 2205,41 m<sup>2</sup>, (ostvarena – projektova na max. površina pod objektom - farme muznih krava iznosi 2135,41 m<sup>2</sup> + postojeći objekat na k.p. 262/1 KO Rubeža iznosi 70,00 m<sup>2</sup>)
- indeks izgrađenosti - iznosi 0.05, planirana BRGP iznosi 2343,76 m<sup>2</sup> (ostvarena - projektovana BRGP planiranog poljoprivrednog objekta - farme muznih krava je 2273,76 m<sup>2</sup> + BRGP postojećeg objekta na k.p. . 262/1 KO Rubeža iznosi 70,00 m<sup>2</sup>)
- spratnost poljoiprivrednog objekta – P + Ga.

Kako je u pitanju izgradnja ekonomskog objekta, pod kojima se smatraju poljoprivredni objekti, objekti za preradu i skladištenje poljoprivrednih proizvoda i opreme, mehanizacije i alata, privredni objekti, skladišta, magacini, staje i drugi slični objekti, korišćeni su parametri za udaljenost objekta od susjednih parcela koji se odnose na ekonomske objekte. Prema tim parametrima, za objekte duže od 15m, što važi za ovaj objekat, udaljenost objekta od susjednih parcela mora biti minimalno jedna ipo visina objekta. Kako je u konkretnom slučaju visina objekta do sljemena 12 m, proizilazi da je najmanja udaljenost objekta od susjednih parcela 18 m. Projektom je predviđena udaljenost objekta prema zadatom, tako što je samo na jednom dijelu objekat udaljen 20m od susjedne parcele dok je na ostalim djelovima objekta ta udaljenost znatno veća.

Predmet Rješenja UP/Io broj: 20-361- 322 od 20.12.2024. godine, odnosno saglasnosti na idejno rješenje je izgradnja poljoprivrednog objekta, namjene – farma muznih krava, sa postavljanjem fotonaponskih sistema koji čine solarni paneli sa pratećom opremom na krovu istih, a navedeno je u tehničkom opisu u dijelu koji se odnosi na ETAPNOST GRADNJE:

Objekat je planiran da se izgradi fazno.

- I FAZA relaziacije projekta predstavlja kompletne građevinske i građevinsko zanatske radove na objektu u cjelini.

- II FAZA realizacije projekta predstavlja nabavku kompletne opreme neophodne za funkcionisanje objekta. Oprema uključuje sledeće: kompletan sistem za automatsku mužnju, cistijernu za mlijeko, robot za primicanje hrane, robot za čišćenje rešetki, pregradna ležišta i mandraci, krmne zabrane, pojilice, miješalice tečnog stajnjaka, četke za krave i ostalo.

Obaveza investitora je da na Glavni projekat pribavi saglasnost da navedeni objekat (objekti koji ne ugrožavaju osnovnu namjenu), kao i da ne ugrožava osnovnu namjenu (životnu sredinu) po propisima iz oblasti zaštite životne sredine.

Ovo je potrebno stoga što je u planskom dokumentu Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić (“Sl. list CG”-opštinski propisi 72/24), navedeno u namjeni površine za - SMG-, stanovanja malih gustina - objekti koji ne ugrožavaju životnu sredinu;

Uvidom u dostavljeno idejno rješenje u tehničkom opisu u dijelu koji se odnosi na „OSNOVNI KONCEPT“ je navedeno

Na predmetnoj lokaciji u sklopu porodičnog gazdinstva Sjekloća već se nalazi farma muznih krava sa pratećim objektima koji uključuju i veliki bazen za osoku. Dimenzionisanje bazena kada je izgrađen je predviđeno za veće kapacitete od trenutno postojećih pa će samim tim postojeći bazen biti korišćen i za novoplanirani objekat. Imajući u vidu dugogodišnji razvoj farme u sklopu porodičnog gazdinstva Sjekloća, a i prateći trendove novih sistema kako za mužju tako I za održavanje objekta farme javila se potreba za proširenjem postojećih kapaciteta što je dovelo do ideje za izgradnju nove savremena farme muznih krava.

U skladu sa navedenim Rješenjem i na osnovu uvida u dostavljenu tekstualnu i grafičku dokumentaciju, razmotren je zahtjev investitora Bogdana Sjekloće iz Nikšića, za davanje saglasnosti na idejno rješenje izgradnje poljoprivrednog objekta, namjene –farma muznih krava, sa postavljanjem fotonaponskih sistema koji čine solarni paneli sa pratećom opremom na krovu istih, na katastarskoj parceli broj 262/1 KO Rubeža, u zahvatu Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić (“Sl. list CG”-opštinski propisi 72/24) ), a za koji su izdati urbanističko-tehnički uslovi UP/Io 07-350-1349 od 21.11.2024. godine od strane Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine i odlučeno je kao u dispozitivu, iz sledećih razloga:

Saglasnost se izdaje na osnovu Državnih smjernica razvoja arhitekture – član 87 stav 1. Zakona. Do donošenja državnih smjernica razvoja arhitekture primjenjuju se uslovi iz planskog dokumenta koji se odnose na oblikovanje i materijalizaciju objekta - član 215. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Smjericama za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju stambenih objekata u okviru PUP-GUR-a definisane su da arhitektonsko oblikovanje objekta treba da bude u skladu sa namjenom i


sadržajem objekta, tako da objekat ima prepoznatljivost, adekvatnu funkciji, u izgradnji objekata treba koristiti elemente tradicionalne arhitekture ovog podneblja ukomponovane na savremeni način, uz obavezu da se ostvari vizuelno jedinstvo cjelovitog prostornog rešenja, i sklad sa okolnim strukturama.

Pri obrazlaganju ovog rješenja ukazuje se da je prvostepeno rješenje donijeto bez izjašnjavanja stranke o rezultatima ispitnog postupka budući da je zahtjev stranke u potpunosti usvojen- član 113 stav1 tačka 2 Zakona o upravnom postupku.

Kod izloženog pravnog i činjeničnog stanja, glavni gradski arhitekta je našao da su se stekli uslovi za davanje saglasnosti investitoru Bogdanu Sjekloći iz Nikšića, na idejno rješenje izgradnje poljoprivrednog objekta, namjene – farma muznih krava, sa postavljanjem fotonaponskih sistema koji čine solarni paneli sa pratećom opremom na krovu istih, u sklopu porodičnog gazdinstva Sjekloća, na lokaciji potes Oštrovac, koju čini katastarska parcela broj 262/1 KO Rubeža, u zahvatu Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić, u dijelu Generalne urbanističke razrade, GUR-u (“Sl. list CG”-opštinski propisi 72/24), projektovanog od strane preduzeća „KAT” DOO Nikšić iz Nikšića, a u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju objekta i osnovnim urbanističkim parametrima.

NAPOMENA: Projektnu dokumentaciju raditi u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20 i 04/23), Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 44/19), kao i drugim propisima koji regulišu izgradnju objekata.

**UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI:** Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, u roku od 15 dana od prijema (član 88 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list Crne Gore“ broj 64/17, 44/18, 63/18,11/19, 82/20 i 04/23).



**Glavni gradski arhitekta:**  
Vujović Mladen, dipl. ing. arh.

**DOSTAVLJENO:**

1 x Bogdanu Sjekloći, Oš

1 x „KAT“ DOO Nikšić,

1 x Sekretarijat za uređenje prostora OVDJE

1 x u spise predmeta, i

1 x a/a

Nikšić